




**RE KA ITHUTA ENG MO GO . . .  
Noa?**

**A O KILE WA IPOTSA GORE GO BOTLHOKWA GO LE KANA KANG GO IKOBELA MODIMO?**

- Tsenya ditshwantsho mebala.
- Bala ditemana tsa Baebele o bo o di tihalosa fa o ntse o kwala mafoko a a sa kwalwang a puisano.
- Batla dilo tse di fitlhegile: (1) Ilere le (2) bobi jwa segokgo.



Ke eng fa go le botlhokwa go bo Noa a ile a ikobela Modimo? NTLHA E E KA THUSANG: Jeremia 7:23; 2 Petere 2:5.

Ke eng se se tla go thusang go ikobela Modimo? NTLHA E E KA THUSANG: 1 Ditiragalo 28:9; Isaia 48:17, 18; 1 Johane 5:3.

O ithuta eng mo pegong eno?

**O akanyang?** Gore o ikobele Modimo, ke mang gape yo o tshwanetseng go mo ikobela? NTLHA E E KA THUSANG: Baefeso 6:1-3; Bahebera 13:7, 17.

Fa o batla go printa dikhopi tse di oketsegileng tsa setlhogho seno sa "Motlotlo wa Lelapa," ya kwa go [www.jw.org](http://www.jw.org)

DIKARABO TSA DIPOTSO TSE DI MO TSEBE 30 LE 31  
1. Ilere e mo setshwantsho 3. 2. Bobi jwa segokgo bo mo setshwantsho 2.